

Član 3.

Službe zaštite i spašavanja predviđene ovom Uredbom namijenjene su da djeluju na području cijele Federacije, u svim slučajevima kada službe zaštite i spašavanja i jedinice i druge organizovane snage civilne zaštite kantona, općine i grada na čijem području je nastala prirodna i druga nesreća, nisu dovoljne da brzo i efikasno izvrše sve zadatke na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara u odnosu na poslove za koje su nadležne te službe, a u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Federalni štab).

II - PRAVNA LICA I UDRUŽENJA GRAĐANA U KOJIMA SE ORGANIZUJU SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Član 4.

Polazeći od kriterija iz člana 2. ove Uredbe, službe zaštite i spašavanja, na nivou Federacije, organizuju se u sljedećim pravnim licima i udruženjima građana i to:

- 1) **Služba za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu** formira se u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zavod), zajedno sa Upravom za jonizirajuće zračenje i radijacionu sigurnost koja se nalazi u Federalnom ministarstvu zdravstva - Sarajevo.

Služba za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu će za potrebe zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća vršiti kontrolu higijensko-epidemiološke situacije, laboratorijsku analizu uzoraka u slučaju masovnih epidemija i trovanja, organizirati i provoditi protivepidemijske mjere, obavljati javno-zdravstvene mikrobiološke djelatnosti, pratiti, proučavati i ocjenjivati higijensku ispravnost vode za piće, površinskih i otpadnih voda i stanje vodoopskrbe na terenu, i kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica u općoj upotrebi i pratiti, analizirati i ocjenjivati uticaj okoliša (zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje ljudi na području Federacije, kao i poslove koji se odnose na zaštitu od jonizirajućeg zračenja, izviđanje (detekcija, identifikacija i obilježavanje kontaminiranog prostora), dozimetrijsku kontrolu i laboratorijsku obradu i utvrđivanje nalaza prikupljenih uzoraka i druge poslove koji se odnose na radiološku zaštitu na području Federacije.

- 2) **Službe za medicinsku pomoć** formiraju se u sljedećim javnim ustanovama iz oblasti zdravstva, i to:
 - u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo,
 - u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetsko kliničkog centra - Tuzla,
 - u Kliničkoj bolnici - Mostar i u Regionalnom medicinskom centru "dr. Safet Mujić" - Mostar, kao zajednička služba.

Službe za medicinsku pomoć vrše poslove zaštite i spašavanja kada prirodne i druge nesreće izazovu velike gubitke u ljudstvu sa velikim brojem povrijeđenih, koje prevazilaze kapacitete lokalnih zdravstvenih ustanova. U tim slučajevima te službe vrše poslove koji se odnose na pružanje usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, koja obuhvata zdravstvene usluge u slučaju urgentnih stanja, pruža hitnu stručnu i organizovanu medicinsku pomoć povrijeđenim ili naglo oboljelim ljudima na mjestu povrede i oboljenja, odnosno na mjestu nastanka prirodne ili druge nesreće i vrši njihov transport do zdravstvene ustanove na području Federacije na kojem budu angažovane.

- 3) **Služba za veterinarske poslove** (veterinarska služba) formira se u Veterinarskom fakultetu u Sarajevu - u dijelu koji se odnosi na veterinarstvo.

Veterinarska služba vrši poslove koji se odnose na terensku i laboratorijsku dijagnostiku zaraznih, parazitskih i drugih oboljenja životinja; prati, istražuje, unapređuje i primjenjuje metode otkrivanja, suzbijanja i prevencije zaraznih, parazitskih i drugih oboljenja životinja; planira i predlaže mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih oboljenja životinja; istražuje način zaštite od zoonoza; prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoliša na zdravstveno stanje

Na osnovu člana 123, stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, donosi

UREDBU

O ORGANIZOVANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNA ODREDBA

Član 1.

Ovom Uredbom određuju se pravna lica i udruženja građana u kojima se organizuju službe zaštite i spašavanja, koje će djelovati na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), utvrđuju zadaci tih službi i uređuju druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih službi.

Član 2.

U cilju stvaranja uvjeta da se u svim slučajevima nastanka prirodne ili druge nesreće na bilo kom dijelu područja Federacije može obezbijediti odgovarajuća zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, formiraju se određene službe zaštite i spašavanja na nivou Federacije koje će djelovati na području cijele Federacije.

U skladu sa ciljevima iz stava 1. ovog člana, a prema Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća, koja je usvojena Odlukom o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/05 - u daljnjem tekstu: Procjena ugroženosti Federacije), na nivou Federacije je potrebno formirati službe zaštite i spašavanja samo u oblastima u kojima općine i kantoni, zbog nepostojanja uvjeta, ne mogu formirati te službe ili ne mogu formirati dovoljan broj tih službi.

Službe zaštite i spašavanja iz stava 1. ovog člana formiraju se u pravnim licima i u udruženjima građana koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

- 1) da je njihova djelatnost ili dio djelatnosti takve vrste koja je od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
- 2) da imaju stručne kadrove i odgovarajuću opremu, tehnička i druga sredstva koja omogućavaju vršenje poslova iz nadležnosti službe zaštite i spašavanja,
- 3) da imaju mogućnost pružiti ispomocu službama zaštite i spašavanja koje formira kanton i općina i grad kada se naredi njihovo angažovanje na tim zadacima.

životinja; obavlja laboratorijske pretrage proizvoda životinjskog porijekla i vode; obavlja kontrolu radioaktivnih materija na i u životinjama, mesu, mlijeku i proizvodima životinjskog porijekla, hrani i vodi za životinje i vrši druge poslove zaštite i spašavanja iz oblasti veterinarstva na području Federacije.

- 4) **Služba za kontrolu zemljišta** (agropedologija) formira se u Federalnom zavodu za agropedologiju Sarajevo.

Služba za kontrolu zemljišta vrši poslove praćenja kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teški metali), monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu), uspostavlja zemljišni informacijski sistem poljoprivrednog zemljišta i vodi evidenciju poljoprivrednog zemljišta, daje saglasnosti za upotrebu poljoprivrednog zemljišta, izdaje mišljenja, ateste i certifikate za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Federacije.

- 5) **Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom** formira se pri Savezu ronilaca Bosne i Hercegovine.

Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom formira se od dijelova klubova: RK "Una" Bihać, Klub podvodnih aktivnosti "Modrac" Lukavac, Klub podvodnih aktivnosti "Mostar", Klub podvodnih aktivnosti "Mostari" iz Mostara, Kajakaški klub "Neretva" iz Mostara, ECO SPORTS GROUP Sarajevo, i USD "Bosna" Sarajevo, prema prihvaćenom i odobrenom programu i zaključenom ugovoru između tih klubova.

Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom vrši poslove spašavanja ljudi na vodi i pod vodom, pronalazi i vadi utopljenike i vrši prevoz na vodi (more, jezera, rijeke) i uklanjanje neeksplozivnih ubojnih sredstava koja se nalaze pod vodom. Te poslove služba vrši prvenstveno u slučajevima kada je potrebno izvršiti masovnu evakuaciju stanovništva ugroženog vodenom stihijom, prilikom pružanja specijalističke pomoći kantonima i općinama i kod pojedinačnih nesreća na i pod vodom i na saniranju većih saobraćajnih i ekoloških nesreća i nesreća koje nastanu iz tehnoloških procesa.

- 6) **Služba za zračni transport i izviđanje** formira se u Vazduhoplovnom savezu Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Služba za zračni transport i izviđanje vrši poslove izviđanja terena kada prijeti nastanak ili je nastala prirodna ili druga nesreća na određenom području Federacije i vrši transport povrijeđenih ljudi (medicinska evakuacija) ili poginulih ljudi ili prevoz pripadnika službi iz tač. 1. do 5. i tač. 7. i 8. ovog člana, kao i gašenje požara sa visina i spašavanje ljudi sa nepristupačnih područja i pruža podršku timovima za deminiranje terena na području Federacije na kojem je potrebno angažovanje tih službi.

- 7) **Služba za seizmologiju i hidrologiju** formira se u Federalnom meteorološkom zavodu - Sarajevo.

Služba za seizmologiju i hidrologiju prati načinu, lokaciju i vrijeme pojave zemljotresa, te stanje i promjene vodostaja na rijekama i jezerima kada mogu ugroziti ljude i materijalna dobra i podatak o tim činjenicama odmah dostavlja Federalnom operativnom centru civilne zaštite, kao i kantonalnim i općinskim operativnim centrima civilne zaštite.

- 8) **Služba za spašavanje sa visina** formira se u Klubu spasavalaca 2000. Sarajevo.

Služba za spašavanje sa visina vrši spašavanje ljudi i dobara sa visokih zgrada, iz teško pristupačnih planinskih predjela, lavina i kanjona, iz podzemnih objekata i na mirnim i divljim vodama na području Federacije na kojem bude angažovana.

Član 5.

Pored službi iz člana 4. ove Uredbe, Federalna uprava civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Federalna uprava) određuje udruženja građana i nevladine organizacije čija je djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje i sa tim udruženjima i organizacijama može zaključiti sporazum o načinu i uvjetima njihovog angažovanja na

zadacima zaštite i spašavanja na području Federacije koje time imaju status službe zaštite i spašavanja.

U sporazumu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se prava i obaveze o međusobnim odnosima u angažovanju tih udruženja i nevladinih organizacija na zadacima zaštite i spašavanja, kao i obaveze Federalne uprave prema tim udruženjima i organizacijama koje se odnose na obezbjeđenje određenih finansijskih sredstava za nabavku opreme i drugih sredstava rada koja su potrebna za rad tih udruženja i organizacija na zadacima zaštite i spašavanja.

III - ZADACI NA FORMIRANJU, OPREMANJU, POPUNI I UPOTREBI SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Član 6.

Rukovodioci pravnih lica, odnosno udruženja građana iz člana 4. ove Uredbe, u kojima se formiraju predviđene službe zaštite i spašavanja, u saradnji sa Federalnom upravom vrše sljedeće poslove:

- 1) da svojim aktom formiraju službu, određuju rukovodioca službe i broj pripadnika službe;
- 2) da popunu službe vrše zaposlenicima koji se nalaze na radu u pravnom licu, odnosno članovima udruženja građana koji su obučeni i osposobljeni za vršenje poslova iz nadležnosti službe;
- 3) da utvrde potrebe u opremi, tehničkim i drugim sredstvima rada koja su neophodna za rad službe zaštite i spašavanja i da preduzimaju mjere za obezbjeđenje te opreme i sredstava,
- 4) da organizuju i provode obučavanje pripadnika službe za uspješno vršenje poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti službe,
- 5) da u roku od šest mjeseci od potpisivanja ugovora iz člana 10. ove Uredbe izrade vlastite procedure rada za procese djelovanja u slučajevima angažovanja na zadacima zaštite i spašavanja iz nadležnosti službe.

Član 7.

Službe zaštite i spašavanja iz člana 4. ove Uredbe, poslove iz svoje nadležnosti vrše u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće i u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, a zadatke koji se odnose na preventivnu zaštitu ostvaruju u okviru obavljanja redovne djelatnosti u pravnom licu, odnosno udruženju građana u kojima su formirane.

Član 8.

U cilju stvaranja uvjeta da službe zaštite i spašavanja iz člana 4. ove Uredbe, mogu vršiti poslove zaštite i spašavanja predviđene ovom Uredbom, Federalna uprava će planirati odgovarajuća sredstva u Budžetu Federacije, kao i dio sredstava iz posebne naknade za zaštitu i spašavanje koja pripadaju Federaciji prema članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju) koja će se koristiti za nabavku opreme, tehničkih i drugih sredstava koja su neophodna za rad tih službi i za obučavanje i osposobljavanje njihovih članova koji obavljaju poslove iz nadležnosti službe zaštite i spašavanja.

Finansijska sredstva iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se samo za finansiranje onog dijela aktivnosti službi zaštite i spašavanja koje će one vršiti kao dio dodatne djelatnosti koja se odnosi na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koji su ovom Uredbom i ugovorom iz člana 10. ove Uredbe, stavljeni u nadležnost tih službi.

Raspodjelu sredstava iz stava 1. ovog člana, na pojedine službe zaštite i spašavanja, sa podacima o vrsti i količini sredstava koja treba nabaviti vrši Federalna uprava na zahtjev organa i pravnih lica iz člana 4. ove Uredbe, a u okviru zadataka iz stava 2. ovog člana i u skladu sa godišnjim programom razvoja, godišnjim finansijskim planom i godišnjim programom rada tih službi.

Član 9.

Pravna lica i udruženja građana iz člana 4. ove Uredbe u kojima su formirane službe zaštite i spašavanja, opremu i tehnička sredstva nabavljena iz sredstava člana 8. ove Uredbe

могу користити за обављање своје редовне дјелатности с тим да су дужни обезбједити ефикасно функционисање служби заштите и спаšавања када се нареди њихово ангажовање што се ближе уређује уговором из члана 10. ове Уредбе.

Члан 10.

Federalna управа ће са правним licima и удруженима грађана из члана 4. ове Уредбе и клубовима из тајке 5. став 2. тог члана, закључити уговор о међусобним правима и обавезама и утврдити конкретне задатке служби у питањима заштите и спаšавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа, као и начин дјеловања служби када Federalни штаб донесе наредбу о њиховом ангажовању на задацима заштите и спаšавања на подручју Федерације.

Закључивање уговора из става 1. овог члана врши се онда када Federalna управа утврди да је правно лице, односно удружење грађана испунило увјете из члана 6. ове Уредбе, а правно лице и удружење грађана које не испуни те увјете нема статус службе заштите и спаšавања.

Члан 11.

Употребу служби заштите и спаšавања из члана 4. ове Уредбе, на задацима заштите и спаšавања, у увјетима из члана 7. ове Уредбе, у вријеме и мјесто за њихово дјеловање на подручју Федерације, наређује Federalни штаб, самоиницијативно или на приједлог Federalне управе.

Када штаб из става 1. овог члана, нареди ангажовање служби заштите и спаšавања, руководиоци правних лица и удружења грађана из члана 4. ове Уредбе, у којима су формирале службе заштите и спаšавања, дужни су предузети све потребне мјере којима ће обезбједити да службе правовремено дођу на мјесто одређено наредбом Штаба и да могу вршити задатке из своје надлежности.

Изузетно, у hitним случајевима када не постоји могућност да се у што краћем року одржи сједница Federalног штаба, ангажовање служби заштите и спаšавања из члана 4. ове Уредбе, може да нареди командант, односно начелник Federalног штаба, ако је командант одсутан о чему је дужан благовремено обавијестити команданта тог штаба.

Службе заштите и спаšавања из члана 4. ове Уредбе, ангажују се онда када Влада Федерације Босне и Херцеговине прогласи настанак природне или друге несреће на подручју Федерације, а изузетно, агажовање тих служби може се извршити и prije проглашења природне или друге несреће, у случају када пријети непосредна опасност од настanka природне или друге несреће у циљу предузимања одговарајућих мјера на спречавању настanka те опасности или несреће или ублажавања њиховог дјеловања.

Члан 12.

Federalna управа ће предузимати одговарајуће активности на формирању служби заштите и спаšавања из члана 4. ове Уредбе, њиховој попуни људством и материјално-техничким средствима, обуцавању и стручном осposoblјавању и у тим питањима пружати одговарајућу стручну и другу помоћ и старати се да службе буду осposoblјене за вршење задатака за које су формирале, а правна лица и удружења грађана из члана 4. ове Уредбе, су дужна поступити по захтјевима Federalне управе.

IV - FORMIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U KANTONIMA, GRADU I OPĆINAMA

Члан 13.

У складу са одредбом члана 123. став 3. Закона о заштити и спаšавању, владе кантона својим актом формирају службе заштите и спаšавања кантона на приједлог кантонaлне управе цивилне заштите које ће дјеловати на подручју кантона.

Formiranje служби заштите и спаšавања из става 1. овог члана, врши се у складу са потребaма које су утврђене у процени угрожености подручја кантона од природних и других несрећа, кадровским и материјалним увјетима којима располажи правна лица и удружења грађана у којима се формирају те службе.

Члан 14.

Одредбе члана 13. ове Уредбе аналогно се примјењују и на формирање служби заштите и спаšавања за потребе опćине односно града што се врши у складу са проценом угрожености подручја

опćине односно града од природних и других несрећа и потребaма опćине утврђене у тој процени.

Formiranje служби из става 1. овог члана врши опćински начелник на приједлог службе цивилне заштите опćине.

Члан 15.

Службе заштите и спаšавања кантона и опćине могу се формирати и у правним licima и удруженима грађана из члана 4. ове Уредбе, ако у тим правним licima и удруженима грађана постоје увјети за формирање тих служби, с тим да се time не смије довести у питање организација и рад службе заштите и спаšавања из члана 4. ове Уредбе.

Члан 16.

У propisu владе кантона, односно у опćем акту опćинског начелника којима се формирају службе заштите и спаšавања кантона и опćине, аналогно се уређују питања из чл. 6. до 12. ове Уредбе.

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Члан 17.

Службе заштите и спаšавања из члана 4. ове Уредбе формираће се у року од три мјесеца од дана ступања на снагу ове Уредбе.

Члан 18.

Federalna управа је дужна пружити одговарајућу стручну помоћ кантонaлним управaма цивилне заштите и службама цивилне заштите опćина на правилном и благовременом формирању служби заштите и спаšавања кантона, односно опćине и града из чл. 13. и 14. ове Уредбе.

Члан 19.

Ова Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В број 536/06
14. септембра 2006. године
Сарајево

Премијер
др. **Ahmet Hadžipašić**, с. р.

Na osnovu člana 123. stava 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 36. sjednici, održanoj 09.02.2012. godine, donosi

UREDBU
O IZMJENI UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06 i 40/10), u članu 4. tačka 6) riječi: "Savezu aeroklubova Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "Vazduhoplovnom/Zrakoplovnom savezu Federacije Bosne i Hercegovine".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 142/2012
9. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.



SLUŽBENE NOVINE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Izdanje na bosanskom, brvatskom i srpskom jeziku



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Издање на босанском, хрватском и српском језику

Година XIX - Број 66

Сриједа, 8. 8. 2012. године
С А Р А Ј Е В О

ISSN 1512-7079

Na osnovu člana 123. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), a u vezi sa članom 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 26.07.2012. godine, donosi

UREDBU
O DOPUNAMA UREDBE O ORGANIZIRANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.

U Uredbi o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 40/10 i 14/12), u članu 4. iza tačke 8) dodaje se nova tačka 9) koja glasi:

"9) Služba za asanaciju terena formira se u Javnom komunalnom preduzeću "Gradska groblja" d.o.o. Visoko.

Služba za asanaciju vrši poslove koji se odnose na higijensko-epidemiološku procjenu nastale situacije, određuje odgovarajuće preventivne mjere i njihov prioritet i provodi one mjere koje spadaju u njenu nadležnost, poduzima sanitarno-higijenske i sanitarno-tehničke mjere na terenu, s ciljem sprječavanja širenja zaraze, epidemije i drugih štetnih posljedica po ljude i materijalna dobra, a vrši i uklanjanje, identificiranje i sahranjivanje ljudi u slučaju masovnih nesreća i po zahtjevima porodica umrlih i zakopavanje uginulih životinja, te planira i predlaže mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i uklanjanje drugih otpadnih i štetnih materija

које угрожавају здравље људи и okoliša и обавља и друге послове заштите и spašavanja на подручју Федерације."

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

V. број 1064/2012
26. јула 2012. године
Сарајево

Премијер
Nermin Nikšić, s. r.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 188/2017
10. februara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.

Na osnovu člana 123. stav (3) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici, održanoj 10.02.2017. godine, donosi

**UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
ORGANIZOVANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 40/10, 14/12 i 66/12), u članu 2. stav (2) broj "41/05" zamjenjuje se brojem "95/14".

Član 2.

U članu 4. tačka 1) iza riječi: (u daljem tekstu: Zavod) zarez se zamjenjuje tačkom i preostali dio teksta briše se.

U tački 2) alineja 3. mijenja se i glasi:

"u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i u Javnoj ustanovi Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" - Mostar kao zajednička služba."

Tač. 3), 6) i 9) brišu se.

Dosadašnje tač. 4), 5), 7) i 8) postaju tač. 3), 4), 5) i 6).

Dosadašnja tačka 5) koja je postala tačka 4) mijenja se i glasi:

"4) Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom formira se u Sportsko - rekreativnom klubu "Neretva" Konjic.

Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom vrši poslove spašavanja ljudi na vodi i pod vodom, pronalazi i vadi utopljenike i vrši prevoz na vodi (rijeke, jezera, more) i sve druge poslove, zadatke, aktivnosti i mjere zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom."

U dosadašnjoj tački 7) koja je postala tačka 5) riječi: "Služba za seizmologiju i hidrologiju formira se u Federalnom meteorološkom zavodu - Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "Služba za seizmologiju i hidrometeorologiju formira se u Federalnom hidrometeorološkom zavodu - Sarajevo".

U dosadašnjoj tački 8) koja je postala tačka 6) riječi: "Klubu spasavalaca 2000. Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "Gorskoj službi spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine".

SLUŽBENE NOVINE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Izdanje na bosanskom, brvatskom i srpskom jeziku



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Издање на босанском, хрватском и српском језику

Година XXVII - Број 20

Петак, 13. 3. 2020. године
С А Р А Ј Е В О

ISSN 1512-7079

UREDBU
O IZMJENI UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12 i 11/17), u članu 4. tačka 2) alineja 1. mijenja se i glasi:

"Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 375/2020
12. marta 2020. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.

Na osnovu člana 123. stav (3) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 213. sjednici, održanoj 12.03.2020. godine, donosi

Na osnovu člana 123. stav (3) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 267. sjednici, održanoj 27.05.2021. godine, donosi

**UREDBU
O DOPUNI UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12, 11/17 i 20/20), u članu 4. dodaje se nova tačka 7) koja glasi:

"7) Služba za veterinarske poslove (veterinarska služba) formira se u Veterinarskom institutu pri Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Služba za veterinarske poslove vrši poslove koji se odnose na terensku i laboratorijsku dijagnostiku zaraznih, parazitskih i drugih oboljenja životinja, praćenje, istraživanje, unapređenje i

primjenjivanje metode otkrivanja, suzbijanja i prevencije zaraznih, parazitskih i drugih oboljenja životinja, planiranje i predlaganje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih oboljenja životinja, istraživanje načina zaštite od zoonoza, praćenje, analiziranje i ocjena uticaja okoliša na zdravstveno stanje životinja, laboratorijske pretrage proizvoda životinjskog porijekla, kontrola radioaktivnih materija na i u životinjama, mesu, mlijeku i proizvodima životinjskog porijekla, hrani i vodi za životinje, toksikološke pretrage životinja, hrane životinjskog porijekla, hrane i vode za životinje, ispitivanja i kontrola kakvoće lijekova za upotrebu u veterinarstvu u proizvodnji i prometu, istraživanje, unapređenje i primjenjivanje razvojne metode tehnologije i kontrole u vezi sa pregledima životinja i hranom životinjskog porijekla, hranom za životinje i lijekovima za upotrebu u veterinarstvu, stručna pomoć veterinarskim organizacijama, uzgajivačima i držateljima životinja, subjektima u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla i proizvođačima hrane za životinje i lijekova za upotrebu u veterinarstvu, pružanje stručne podrške u vezi sigurnosti hrane i hrane za životinje te zdravlja i dobrobiti životinja, istraživanje, unapređenje i pružanje stručne pomoći u vezi sa reprodukcijom i genetikom životinja, prikupljanje, analiziranje i interpretacija podataka o zdravlju i proizvodnji životinja te zdravstvenoj i higijenskoj ispravnosti hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje i druge poslove zaštite i spašavanja iz oblasti veterinarstva na području Federacije."

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 892/2021
27. maja 2021. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.



radnici, mediji, Crveni krst/križ, civilna zaštita), te vođenje evidencija; centralno upravljanje zalihama krvi i krvne plazme u cijeloj Federaciji BiH, kroz jedinstven informacijski sistem, sa alokacijom, shodno potrebama; masovno testiranje stanovništva na zarazne bolesti; skladištenje biološkog materijala, reagensa i lijekova; uspostavljanja i održavanja jedinstvenog informacionog sistema podataka; osiguranja kapaciteta za prihvata, obradu i čuvanje masovnih jedinica krvi i druge poslove koji se odnose na transfuzijsku medicinu na području Federacije."

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 293/2023
09. marta 2023. godine
Saraјеvo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.

[illegible]

Na osnovu člana 123. stav (3) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 353. sjednici, održanoj 09.03.2023. godine, donosi

**UREDBU
O DOPUNI UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12, 11/17, 20/20 i 43/21), u članu 4. iza tačke 7) dodaje se nova tačka 8) koja glasi:

"8) Služba za transfuzijsku medicinu formira se u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod za transfuzijsku medicinu) u Sarajevu.

Služba za transfuzijsku medicinu vrši poslove zaštite i spašavanja kada prirodne i druge nesreće izazovu velike gubitke u ljudstvu sa velikim brojem povrijeđenih. U tim slučajevima Služba za transfuzijsku medicinu vrši poslove kontinuirane promocije dobrovoljnog davalatstva krvi i vanrednog animiranja stanovništva na dobrovoljno davalatstvo krvi; masovno prikupljanje krvi u Federaciji BiH, u zavisnosti od uslova na terenu; transport uzetih jedinica krvi do Federalnog zavoda i drugih transfuzijskih centara/odsjeaka koji budu stavljeni na raspolaganje, radi testiranja krvi na obavezne testove krvi u skladu sa Zakonom o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10); transport gotovih produkata iz krvi do povrijeđenih i bolesnih, poštujući propisane zahtjeve sljedivosti i hladnog lanca, "od vene do vene"; komunikaciju i razmjenu informacija sa svim interesnim skupinama (dobrovoljni davaoci krvi, kliničari i drugi zdravstveni